

UNITED NATIONS



NATIONS UNIES

INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL
FOR THE FORMER YUGOSLAVIATRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL
POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

CHURCHILLPLEIN 1, P.O. BOX 13888
2501 EW THE HAGUE, THE NETHERLANDS
TELEPHONE: +31 70 512-5000
FAX: +31 70 512-8607

CHURCHILLPLEIN 1, B.P. 13888
2501 EW LA HAYE, PAYS-BAS
TELEPHONE: +31 70 512-5000
FAX: +31 70 512-8607

Predmet br. IT-95-5/18-R77.1
Tužilac protiv Berka Zečevića

JAVNO

ODLUKA

ZAMJENIK SEKRETARA SUDA,

IMAJUĆI U VIDU Statut Međunarodnog suda, koji je Savjet bezbjednosti usvojio Rezolucijom 827 (1993.), a posebno član 21 Statuta;

IMAJUĆI U VIDU Pravilnik o postupku i dokazima koji je Međunarodni sud usvojio 11. februara 1994, s naknadnim izmjenama i dopunama (dalje u tekstu: Pravilnik), a naročito pravila 44, 45, 62(B) i 77 Pravilnika;

IMAJUĆI U VIDU Uputstvo za dodjelu branioca po službenoj dužnosti, koje je Međunarodni sud usvojio 28. jula 1994. godine, s naknadnim izmjenama (dalje u tekstu: Uputstvo), a posebno članove 14(B) i 16(H) Uputstva;

IMAJUĆI U VIDU Profesionalni kodeks branilaca koji postupaju pred Međunarodnim sudom (IT/125 Rev.2);

IMAJUĆI U VIDU da je 4. februara 2011. izdat povjerljivi nalog umjesto optužnice protiv g. Berka Zečevića (dalje u tekstu: optuženi), kojim se optuženi tereti za nepoštovanje Međunarodnog suda na osnovu pravila 77 Pravilnika, i da je 15. februara 2011. taj nalog umjesto optužnice objelodanjen;

IMAJUĆI U VIDU da se u nalogu umjesto optužnice navodi da optuženi bez valjanog razloga nije poštovao nalog da svjedoči pred Vijećem,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je optuženi doveden u sjedište Međunarodnog suda 17. februara 2011. i da je njegovo prvo stupanje pred Sud predviđeno za 18. februar 2011.;

IMAJUĆI U VIDU da se dijelovi od četiri do osam Pravilnika primjenjuju *mutatis mutandis* na postupak na osnovu pravila 77 Pravilnika;

Prijevod

IMAJUĆI U VIDU da svaka osoba optužena za nepoštovanje suda ima pravo da joj se dodijeli branilac po službenoj dužnosti na osnovu pravila 45 Pravilnika, ako zadovoljava kriterije za određivanje slabog materijalnog stanja;

UZIMAJUĆI O OBZIR da se prava optuženog na osnovu Statuta, Pravilnika i Uputstva moraju zaštititi dok on ne angažuje stalnog branioca ili dok mu se ne dodijeli branilac po službenoj dužnosti na osnovu pravila 45 Pravilnika, i da pravilo 62(B) Pravilnika omogućuje sekretaru suda da mu u tu svrhu dodijeli dežurnog branioca;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je g. Guenael Mettraux, profesor prava iz Švajcarske, naveden na spisku "dežurnih branilaca" predviđenih pravilom 45(C) Pravilnika, i da je prihvatio da predstavlja optuženog kao branilac po službenoj dužnosti;

OVIM ODLUČUJE da dodijeli g. Guanaela Mettrauxa, na osnovu člana 16(H) Uputstva, kao branioca po službenoj dužnosti koji će zastupati optuženog prilikom njegovog prvog stupanja pred sud, kao i u drugim pitanjima koja mogu iskrsnuti do dodjeljivanja stalnog branioca, što stupa na snagu od datuma donošenja odluke.

/potpis i pečat na originalu/
Ken Roberts,
zamjenik sekretara Suda

Dana 17. februara 2011.
U Hagu,
Nizozemska